

Phella

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

M.O. Mphahlele (E. Mphahlele)
29/11/2011

Mofokeng M.E.
Class Examines
29/11/2011

Memorandamo ona o na le mapehe a 23.

| |
|------------------------------------|
| DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION |
| 2011-12-01 |
| PRIVATE BAG X 110 PRETORIA 0001 |
| PUBLIC EXAMINATIONS |

Approved
Mphahlele
29/11/11
Mphahlele
29/11/11

MATSHWAO: 70

MEMORANDAMO
 PUDUNGWANA 2011
 PAMPRI YA 2 (P2)
 SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

KEREITE YA 12

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Handwritten notes and signatures:
 Phetla
 m.p.
 [Signature]

Ditlaperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

| | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Dintlha tse tadingwang | Matshwao | Senotlolo |
| Dikahare | 6 | Dik = |
| Sebopelo le Tshebediso ya Puo | 4 | STP = |

Ha mohlahlobuwa a hlahisitse makgabane a fetang a mararo (3) motshwayi a bale karabo kaofela, mme a bontshe ka letshwao (✓) dintlheng karabong yohle moo mohlahlobuwa a fositseng teng motshwayi a bontshe ka letshwao (X).

- ha mohlahlobuwa a sa hlahisa makgabane/dihlomo/dibetsa ho hang (0), ha a abelwe letshwao ho hang bakeng sa puo
- ha mohlahlobuwa a hlahisitse sehlomo/sebetsa se le seng (1) a abelwe letshwao le le leng (1) bakeng sa puo
- ha mohlahlobuwa a hlahisitse dihlomo/dibetsa tse pedi (2) a abelwe matshwao a mabedi (2) bakeng sa puo
- ha mohlahlobuwa a hlahisitse dihlomo/dibetsa tse thara (3) kapa ho feta, a abelwe matshwao a mane (4) bakeng sa puo.

Mohlahlobuwa a abelwe matshwao tjena bakeng sa puo.
 Sebopelo, tlhophiso ya mehopolio le nehano e nang le neletsano e momahaneng e lebisang tlhahanyong ya sehlooho mmohe le puo, setaele le sehala tse sebedisitsweng ka nepo temeng.

Tshebediso ya Puo

- Maemong ao motshwayi a fumana mohlahlobuwa a arabille dipotso tse ngata ho feta palo e behilweng, motshwayi a tshwaye feela karabo ya pele.
- Haeba mohlahlobuwa a arabille dipotso ka bone ba tsona ditlhokisong tseo a ithutleng tsona ho Karolo ya D (ho Puo ya Tlatsetso ya Pele), motshwayi a tshwaye feela dipotso tse pedi tsa pele.
- Maemong ao mohlahlobuwa a nehelaneng ka dikarabo tse pedi, ya pele e fosahetse mme ya bobedi yona e nepahetse, motshwayi a tshwaye karabo ya pele, mme a tlohele e latelang.
- Ha dikarabo di nomorilwe ka tsela e fosahetseng, motshwayi a tshwaye a ipapititse ka memorandamo.
- Haeba mopeleto o fosahetse hoo o amang moelelo, motshwayi a fosise karabo e jwalo, empa haeba mopeleto o sa ame moelelo karabo e jwalo e tshauwe e nepahetse.
- *Mofuta wa potso tse telele* (ya moqogo): Ha bolelele ba moqogo bo le ka tlase (kgutshwane) ho palo ya mantswa e behilweng, motshwayi a se beha kotlo hobane mohlahlobuwa o se a ntse a iphile boemong bo bobe. Athe haeba moqogo o le molelele haholo, motshwayi a tshwaye ho feta moedi wa palo ya mantswa a behilweng ka mantswa a 50 (*mongolo o ngolwang ka ho takatsa*), mme a se tswale pele ho tshwaya karolo e latelang moo.
- *Mofuta wa dipotso tse kgutshwane*: Haeba mohlahlobuwa a sa sebedisa matshwao a puo a supang qotso (di-a-bulwa-le di-kwalwa) moo a lokelang ho qotsa, motshwayi a se beha kotlo.

TATAISO HO BATSHWAYI:

Phetla


Ditupeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

| | | |
|------------------------|-----------|----------|
| Dintlha tse tadingwang | Matshwao | Senoloto |
| Dikahare | 25 | Dik = |
| Sepoho le Tshebediso | 10 | STP = |
| ya Puo | 35 | |
| Matshwao ohle | 35 | |

Qetellong ha motshwayi a se a nehelana ka matshwao a sebedise senoloto sena se lategang ho bontsha kabo ya hae ya matshwao.

Ha motshwayi a se a badile nehelano ya mohlahlobuwa, a abele mohlahlobuwa matshwao. Matshwao a ajwa ka ho lekanyetsa nehelano ya mohlahlobuwa. Motshwayi o lokela ho sebedisa ruburiki e leqepheng le lategang bakeng sa ho aba matshwao. Tekanyetso e etswa ka ho beha kapa ho bekga mosebetsi (nehelano) wa mohlahlobuwa ka ho o beha kgatong e itseng (kgato ya 1 ho isa kgatong ya 7) ruburiking. Kgato e nngwe le e nngwe e na le tlhaloso, mme tlhaloso e itshelehile makgetheng a mabedi e leng dikahare le tshebediso ya puo. Motshwayi a ele hloko hore kgato eo a e kgethileng ha a lekanyetsa, tlhaloso ya yona e lokela ho tsamaellana le mosebetsi (ditaba) wa mohlahlobuwa ya lekanyetswang. Matshwao a bontshitswe qetellong ya kgato e nngwe le e nngwe. Motshwayi a ele hloko hore makgetha ana a mabedi a hokahantswe, mme a lokela ho nkuwa e le ntho e le nngwe (ho ya ka ruburiki) ho lekanyetswa moqogo wa mohlahlobuwa.

Ho elwe hloko hore nehelano e lokela ho hlahiswa sepopehong sa moqogo, mme sena se bolela hore nehelano e lokela ho ralwa ka tsele ya hore ho be le **sefefekele, mmele o bopileng ka diratswana le qetele**. Le ha nehelano e radilwe ka tsele ena, moqogo o tlamelha ho hlahiswa ka tsele e supang kgokahanano.

KAROLO YA A, B LE YA C: RUBRIKI YA HO LEKANYETSA MOFUTA WA POTSO E TELELE (YA MOQOQO) PALENG LE TSHWANTSHISONG – PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

| Makgetha a ho lekanyetsa | Kgato ya 7 E babatsehlang | Kgato ya 6 Phihlello e kgabane | Kgato ya 5 Phihlello e ntle | Kgato ya 4 Phihlello e mahareng | Kgato ya 3 Phihlello e fofo | Kgato ya 2 Karoliwana feela | Kgato ya 1 Ha ho phihlello |
|---|---|---|--|---|---|--|---|
| DIKAHARE: - Kutlwisiso ya potso/ sehlooho; botebo ba tshakatshako ya taba (sehlooho), le kutlwisiso e tebileng ya sengolwa. | 80%–100% - Sehlooho se hlaoswa ka botebo, dintlha tsohle di utullutswa ka botlalo. - Tshakatshako ke e ba-batsehlang: o tshahetsa ditaba tsa hae ka dintlha tsa mofuta e fapaneng, mme tswa bukeng. - Tshakatshako ya hae e paka le kutlwisiso e tebileng ya potso le ya mofuta ona wa sengolwa. | 70%–79% - Sehlooho se hlaoswa ka bokgabane, dintlha tsohle di utullutswa ka tekano. - Tshakatshako e hlahisitse ka botlalo; o ne-helana ka dintlha tsa mofuta e fapaneng, mme di tshahetswa ho tswa bukeng. - Tshakatshako ya hae e paka le ho supa kutlwisiso e tebileng ya potso le ya mofuta ona wa sengolwa. | 60%–69% - Sehlooho se hlaoswa ka tsela e supang kutlwisiso, mme dintlha di utullutswa hantle. - Tshakatshako e hlahisitse ka tsela e batlang e anetse; empa tse ding tsa dintlha di haeliwa ke sefutho se hlokenang bakeng sa ho matlafatsa moelelo. - Tshakatshako ya hae e na le bopaki bo itseng bo supang kutlwisiso ya potso le ya mofuta ona wa sengolwa. | 50–59% - Sehlooho se hlahisitse ka tsela e kgotsafatsang le ha e se dintlha tsohle tse utullutsweng ka botlalo. - Tshakatshako e hlahisitse ka tsela e batlang e kgotsafatsa; mona le mane ho hlahisitse dintlha tse ntle bakeng sa ho matlafatsa moelelo. - Dintlha boholo di tshaheditse le ha bopaki e se bo kgodisang hakaalo ka nako tsohle; ho bonahala a na le kutlwisiso ya motheo ya sengolwa sena. | 40–49% - Ho etswa boiteko bo mahareng ba ho hlaosa sehlooho; dikarabo tsa hae ke tse tiwaelehileng feela. - Tshakatshako e supa kutlwisiso e haellang ya potso; ditaba tsa hae ha di kgodise hakaalo; tshahetso ke e seng kae feela ho tswa sengolweng. - Tshakatshako ya hae e na le bopaki bo supang a se na kutlwisiso ya motheo ya mofuta ona wa sengolwa mmohe le ya potso. | 30–39% - Sehlooho se hlaoswa ka tsela e bontshang kutlwisiso e fokolang haholo. - Tshakatshako e na le kgaello e kgolo; dibakeng tse ding ho na le phelepheto ya dintlha ha tse ding di tswile lekoteng. - Tshakatshako e bontsha kutlwisiso e sa tebang; mme nqa tse ding ho na le ditlhaloso tse fosahetseng. | 0–29% - Karabo ya hae e tsamaelana hanyane le potso, le ha di sa utlwisise kapa di tswile lekoteng. - Tshakatshako e supa boiteko bo fokolang ba ho araba potso. - Dintlha tse seng kae tse nepahetseng ha di a tshahetswa ho tswa sengolweng. - Ho entswe boiteko bo fokolang ba ho araba potso. Tse ding tse mmlwa tse nepahetseng ha di a tshahetswa ho tswa sengolweng. |
| MATSHWAO A 25 | 20–25 | 17½–19½ | 15–17 | 12½–14½ | 10–12 | 7½–9½ | 0–7 |

(Handwritten signatures and initials)

Difupherweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

Sesotho Puo ya Tlatsetso ya Pele (FAL)/P2

NSC – Memorandamo

5

DBE/Pudungwana 2011

| Makgetha a ho lekanyetsa | Kgato ya 7 E babatsehlang 80%-100% | Kgato ya 6 Phihlello e kgabane 70%-79% | Kgato ya 5 Phihlello e ntle 60%-69% | Kgato ya 4 Phihlello e mahareng 50-59% | Kgato ya 3 Phihlello e foofo 40-49% | Kgato ya 2 Karolwana feela 30-39% | Kgato ya 1 Ha ho phihlello 0-29% |
|---|---|---|--|---|---|--|--|
| SEBOPEHO LE TSHEBEDISO YA PUO: -Sebopeho, tlhophiso ya mehopolole nehelano e nang le neelatsano e momohanang e lebisang tlhalohanyong ya sehlooho mmohe le puo, setaele le sehlo tse sebedisitsweng temeng. | - Sebopeho se tobatsa kgokahano e babatsehlang; tsela ea a tshetlehang dintlha ka yona e paka kuthwiso e tebileng ya sehlooho. - Selekela qetelo di bopilwe ka tsela e babatsehlang; ditaba di bopilwe ka bohale mme di tlhahisong ya moelelo o toma mme o kgodisang. - Tshebediso ya puo, sehlo le setaele di sutitse, mme di phehisa tlhahisong ya moelelo o nepahetseng. | - Sebopeho sa moqoqo ke se setle; selekela le qetelo di hlalitswe ka bokgabane, mme di paka kuthwiso e anetseng. - Tshekatsheko ke e hlalitsweng ka bokgabane, mme e tshetshwa ka mabaka a utlwalang ho tswa sengolweng se botsitsweng. - Tshebediso ya puo, sehlo le setaele di lo- ketse sepheo, mme di phehitisetse tlhahisong ya nehelano e ntle. | - Sebopeho sa moqoqo se a utlwisetse; dintlha tsa hae di a dumellana. Mo- mahano e hlhella selekeleng, qetelong le dite- maneng tse tseng. - Tshekatsheko e hlalitswe ka tsela e ntle, mme dintlha tsa hae di hlalitswe ka tsela e utlwisetshang ho tswa sengolweng se botsitsweng. - Tshebediso ya puo, sehlo le setaele boholo di hlhella nehelanong di sebedisitswe ka tsela e nepahetseng. | - Ho na le bopaki bo seng bokae bo supang hore se- bopeho sa moqoqo selatetswe ka tlwanelo; Boholo popeho ya ditimana e nepahetse. - Tshekatsheko ya hae e hlhisa kgaello e totobe- tseng sebopehong sa moqoqo; ho bonahala tlhalohanyo le kgokahano di haela haholo moqoqong wa hae. - Ho hlhella diphoso tse seng kae tsa puo, athe sehlo le setaele di batla di nepahetse. O haelwa ke tlhalohanyo le kgokahano. | - Sebopeho se bontsha diphoso tse entsweng moralong; nehelano ya dintlha ha e utlwalane, ha e bope tlhalohanyo. Diratswana di fosahetse. - Tshekatsheko ya hae e hlalitswa ka tsela e supang kgaello, mme dintlha tsa hae ha di a behwa ka tate- llano e lebisang popong ya tlhalohanyo e phehahetseng. - Diphoso tsa puo di bonahala ka bongata. Tshebe- diso ya sehlo le setaele ha e a etswa ho tadimiwe maikemisetsa. | - Sebopeho ha se a ralwa ka tshwanelo, mme se nyotobetsa moelelo. Diratswana le tsona ke tse fosahetseng. - Tshekatsheko e hlalitswa ka bofokodi bo boholo. Dintlha di hlalitswa ka tsela e fokolang, mme le ditaba tsa hae ha di na tlhalohanyo ya letho. - Tshebediso ya puo le setaele di hlhella di fosahetse haholo hoo karabelo yohle e fosahalang. | - Ha ho bopaki ba letho bo bontshang hore moqoqo o ngotswa ho tadimiwe sebopeho. Ha ho diratswana kapa kgokahano. - Ho boima ho ka bona boitekoko bo etswang ba ho araba potsa tshetshetshong ya hae. Karabo ya hae ha o ke wa utlwisisa se hlalohanyo ya letho. - Tshebediso ya puo, sehlo le setaele, boholo ba nehelano yohle di hlhella di sebedisitswe ka tsela e fosahetseng haholo. |
| MATSHWAO A 10 | 8-10 | 7-7½ | 6-6½ | 5-5½ | 4-4½ | 3-3½ | 0-2½ |


 Ditupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumella
 M.P.

Phetla

Qetellong ha motshwayi a se a nehelana ka matshwao, a sebedise senotlolo sena se latelang ho bontsha kabo ya hae ya matshwao:

| Dintsha tse tadingwang | Matshwao | Senotlolo |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Dikahare | 25 | Dik. = |
| Sebopeho le Tshebediso ya Puo | 10 | STP = |
| Matshwao ohle | 35 | |



Difuprweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Handwritten signature and scribbles in the top left corner.

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Selelekele: Mongodi o hlahisitse tikoloho e tsamaellanang/nyallanang le diketsahalo tsa pale ena tse etsahallang Transefala le Foreistata.

A hlahise tse latelang:

- Tikoloho paleng ena ya Mahlale a kopane Lekwa, ke Foreistata le Transefala tse arolwang ke noka ya Lekwa.
- Diketsahalo boholo di etsahalla Pimville (Transefala) le Kopies (Foreistata).
- Bohlokoa ba noka ya Lekwa. Noka ya lekwa e bohlokoa hobane ke moedi pakeng tsa dibaka tsena tse pedi mme ebile hape ho na le diketsahalo tse etsahelletse hona borokgong ba noka ena.

Mmele

Dintlha tse tiisang kamano pakeng tsa tikoloho le diketsahalo ke tsena:

Tikoloho ya mahang:

- Foreistata/Kopies ke tikoloho ya mahang/mapolasing moo bophelo ba teng bo iketleng bo sa potlakang.
- Ke ka hoo Mananyetsa a nang a iphedisa ka ho tsoma le ho disa. Diketsahalo mona di re Mananyetsa o ne a tsoma, a disa a bile bapatsa ka matlalo a diphoofolo tseo a di bolaileng. Mahe ana a dinotshi ao a rekisang, o ntse a a fumane hona na a tsoma. Diketsahalo di amana le tikoloho.
- Ho a lengwa masimong, ho a hlaolwa.
- Diketsahalo tsa pale di re, ha Sekgukguni a filha a batla Mananyetsa, ho tswe ka baka la botahwa, ha a sa kgona le ho ya masimong. A ke re jwale o ne a na le tjhelete e ngata eo a e qhekelletseng Mananyetsa.
- Tikolohong ena ya Mahang, ha re makale ho fumana marena a busa sehlabane. Ke ka hoo Mananyetsa le motswalle ba ileng ba kgona ho ya qhekanyetsa motumahadi, ka ho re morena o ne a kolota ngaka ya hae ya Natalia, tjhelete ya kalafu.
- Jwale ka ha ho se ho boletse, Kopies, ke mahang kapa mapolasing, ho ntseng ho dumelwa ho badimo.
- Ho ya ka diketsahalo tsa pale, Motumahadi le sehlabane ba ile ba ya mabilleng ho ya utlwa ha motu morena Ramoroko a fana ka ditaelo. Ka hoo Mananyetsa le Sekgukguni ba kgona ho ba qhekanyetsa.
- Mohlomong hoja e se be ka baka la bophelo ba tikoloho ena, e ka be Mananyetsa le Sekgukguni ba sa ka ba qhekanyetsa Motumahadi.
- Kaha mona ke mahang/mapolasing, metse e ne e qadikane e sa tseana jwalo ka ya maketsiheng.
- Ka lebaka la metse e sa tseanang, Mananyetsa ha a balaha o tsamalle sebaka se se lelele hoo Sekgukguni a ileng a kgona ho bona mehala ya maoto a hae, mme a e sala morao ho mo latele.

Tikolohong ena dipalangwang tsa ditheki ha di yo bakeng sa maoto a makgutswane, ho sebediswa terene bakeng sa maoto a malelele. Ha baphetwa bana ba ntse lelekana tikolohong ena, ba ne tsamaya sebaka se se lelele ho se dipalangwang tseo ba ka di sebedisang jwalo ka ha ho se ho boletse.

POTSO YA 1: MAHLALE A KOPANE LEKWA – DN Katsie

KAROLO YA A: PADINOBELE

Handwritten signature and a circular stamp with illegible text.

Ditupeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

- 2.4 Ba ne ba qhekanyetsane ka bo bona (ka boleke ba lehlabathe le thipa ya lepolanka) ✓
- 2.3 Borokgong ba noka ya Lekwa / Moeding wa Teransefala le Foreisitata ✓ (1)
- 2.2 Ditamating (Sasolburg) ✓ le Vereeniging ✓ (2)
- 2.1 Sekgukguni ✓ (1)

POTSO YA 2: MAHLALE A KOPANE LEKWA – DN Katsie

KAPA

ELA HLOKO: Sena ke tataiso feela. Motswhy! a bale karabo ya mohlahlobuwa ka hloko mme a abe matswao ho ya ka ruburiki.

Qetelo. Phelelo

Mongodi o hlahisitse tikoloho ka mokgwa o sa belae seng. O kgonne le ho arola le ditwaeio tsa bophelo ho ya ka tikoloho ka ngwe. Ha a bua ka Kgauteng ho a kgodiseha hore o bua ka ntho eo a e tsebang. Le ha a bua ka dibaka tsa Foreisitata le teng ho jwalo feela. Baphetwa ba phela ho ya ka ditebello tsa tikoloho ka ngwe eo ba leng ho yona.

Tikoloho ya Ditoropong.

- Ho ya ka diketsehale tsa pale, bophelo mona bo potlakile.
- Re bona Sekgukguni ya tswang Pimville, le leng la makeishene a Kgauteng, a belia thipa ya lepolanka eo a rerang ho ya e rekisetse batho ba Foreiseta. Dithipa di nkwa e le dibetsa/disebediswa tsa bohlokwa makeisheneng.
- Le teng re sa bona kamoo diketsehale di dumellanang le tikoloho kateng, hobane Sekgukguni o itse o ilo qhekella 'dinku' tsa Foreisetata ka thipa eo ya lepolanka. Batho ba dulang Foreisetata ba nkuwa ba kwalehile ka baka la tikoloho eo ba phehang ho yona.
- Ha Mananyetsa a fihla seteisheneng sa Pimville, o boela a palama koloi tse hirwang (ditekese) ho mo isa nomorong (atereseng) eo a e batlang. Koloi eo e mo theola pela heke ya jarete ya moo a tlleng. Matlo a teteane, a hlophisitswa ho ya diterata a bile a na le dinomoro. Ebile ha a ka ba le bothata ho fumana motswalle wa hae.
- Ha Mananyetsa a fihla ha Sekgukguni, ho itswe ha a yo o ha Madibelese, empa ha ba mmala moo ho thwe o se a tsamalle a ile kaeka/ka seterang se seng. Motho o ka kgona ho nyamela kapa ho fumaneha kapela hara motse ka baka la ho teteana ha matlo. Bona ke bophelo ba metseng ya ditropo.

Qetelo. Phelelo

Mongodi o hlahisitse tikoloho ka mokgwa o sa belae seng. O kgonne le ho arola le ditwaeio tsa bophelo ho ya ka tikoloho ka ngwe. Ha a bua ka Kgauteng ho a kgodiseha hore o bua ka ntho eo a e tsebang. Le ha a bua ka dibaka tsa Foreisitata le teng ho jwalo feela. Baphetwa ba phela ho ya ka ditebello tsa tikoloho ka ngwe eo ba leng ho yona.

Ditupeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

KAPA

Kgetha e le nngwe feela.

[35]

(4)

- Botsoetsi ha bo lefe.
malapa a tlaleng, banna bana ba ile ba tswa ho ya sellla bana.
- Ha o le ntate o tshwanetse ho kgwantlella lelapa la hao. Ka lebaka la Sekgukguni anthe Sekgukguni le yena o ntse a le bohale. ✓✓
- qhekanyetsa Sekgukguni, o ne a nahana hore ke yena ya bohale ho feta phokanyetsa Sekgukguni. ✓✓ Mananyetsa ha a geta ho

2.16

(2)

- Bohale ha bo ahe ntlong e le nngwe. ✓✓
- Ke a mo genehela hobane ha ho monate ho dula le monna ya sa sebetseng/E, ke a mo genehela hobane o ne a jere boima ba ba lelapa a le mong. ✓✓

2.15

(3)

- Ke kgohlano ya kanti, ✓ hobane thulano ya bona ke e totobetseng e bonwang ke bohle/le pakeng tsa batho ba babedi. ✓✓

2.14

(2)

- Sekgukguni o ne a etsetswa ntho e nngwe le e nngwe ke mosadi, yena a sa etse letho/O ne a sa sebetse a sebetswa ke mosadi/O ne a le botswa. ✓✓

2.13

(2)

- E, di a tsamaellana/dumellana hobane bohale ba Mananyetsa, ya tswang Forestata, bo kopane le bohale ba Sekgukguni ya tswang Kgauteng. Mahlale a kopanetse Lekwa. ✓✓

2.12

(1)

2.11.3 Tihoriso ✓

(1)

2.11.2 Dikete tse mashome a mabedi ✓

(1)

2.11.1 Natala ✓

(2)

Ke batho ba bohale/ke batho ba sa ineheleng ho hlolwa ke mathata. ✓✓

2.10

(2)

- Hobane o ne a sa lebella hore takatso/thapelo ya hae e ka arabelwa kapele hakalo. ✓✓

2.9

(4)

- Kopanong ya pele ba ne ba thabelane, ✓✓ ha ho ya bobedi ba ile ba nkgetsana mahafli. ✓✓

2.8

(2)

- Sekgukguni o ne a na le boikokobetso ha Mananyetsa a ne a tlitse boikgomohoso e bile a tshepile bonatia. ✓✓

2.7

(2)

O ne a sa batle hore mosadi a tsebe ka sena seo a ileng ho se etsa. ✓✓

2.6

(2)

- (Ho tadingwe mohopolo wa sehlooho o hlalolang boqhekanyetsi).
- Monna a ka atleha mme a rua ha a itshabeletsa. ✓
- Monna a sebedise masene, bolotsana le boshodu ho iphedisa. ✓

2.5

Ditupeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

- ho ya boemelong ba ditlekisi.
- mantsoyoya. Batswadi ba Lerato ba etsetsa Hlomi mofao, ba ba ba mo felehetsa batswadi ba le teng lapeng. Mma Lerato o ile a memela Hlomi dijong tsa Hona tikolohong ena ke moo re bonang bahlankana le barwetsana ba tshakelana hlomma hoo ha hae, empa a getella a arabile feela ka ho re: "Ke Lerato".
- Le teng ha Lerato le Hlomi ba lwana ka baka la Firi, Hlomi o ya ho mme wa Lerato meoko e tsetse ka mahlong. Ka bomadimabe o hlolehile ho hlalosa lebaka la ho Sena e bile sesupo sa hore o amohetswe lapeng leo.
- yena a se a bile a mmitisa 'ntjhanyana'. O ba etsetsa senomaphodi le dikuku. lakatsa ho mmona. Ha Hlomi a fihla ha habo Lerato, mme wa Lerato o itsebisa le bana ba bona ka ditaba tsa marato. Lerato o se a bolella Hlomi hore mmae o dibakeng/metseng e tswetseng pele, ya mehlang ya sejawajwale. Batswadi ba dua Ha ho luwa tabeng tsa marato le teng re bona hantle bophelo ba bopaki, ba seo a se utlwieng se etsahala dipakeng tsa Mmadito le Firi.
- tshoswe ke ho bona Hlomi a sebedisa sehatisamantswe ka sepheo sa ho ba le Kaha tikoloho eo re e bopetsweng e le ya mehlang ena ya tswelopele, ha re etsa ketso tseo tsa bona.
- rate. Hlomi o bile le pelaelo mme a etsa dipatlisiso a ba a ba kgaoletsa ba nise ba ileng a ya ngakeng e bitswang Mmadito, e neng e mo sebeta hore Lerato a mo jawalo, ho nise ho dumelwa methokgong ya Sesotho. Sena se bonahala moo Firi a Baahi ba tikoloho ena ke badumedi. Ka Sontaha ho uwa kerekeng. Leha ho le ba mamela direkoto tsa mmimo wa sekgoa o buang ka tsa lerato.
- mmimo ho mamelwa wa sejawajwale e seng wa mehlang ya kgale. Hlomi le Lerato Tikolohong ena ya Letsumahole ho phelwa nakong tsa sejawajwale/ntlatato, keteka letsetsi la Keresemese mmoho.
- lokisetwa diterama, ho bina le ho etsa metlae. Athe ba lelapa le metswalle ba Mekete e phethwa ho latela bophelo ba sejawajwale. Mokiteng wa sekolong ha sekgoa e kang ya *American live* e ileng ya etswa ke Hlomi.
- sejawajwale. Mokiteng oo wa sekolo ba ne ba etsa mefutafuta ya mejeko ya moriri eka wa Manikro. Ho otloilal besa moriri ke tiwalelo ya mehla ena ya ka ho le leng, a bile a rwetse dieta tsa motjeko. Hloohong teng o ne a lokisitse ntsho le kausu tse ntsho tsa matsoho, kausu e tshweu ka otong le leng le e ntsho bohloimi, Hlomi o ile a ikaparela borikgwe bo bosweu, sekipa se sesehla, kepisi e ho aparwa diparo tsa sejawajwale, tsa feshene. Mohla mokete sekolong sa Nakong ena eo diketsahalo di etsahalang ka yona mona Letsumahole, ho ne ho se ka tihire Kuntiwa o ne a etswa Uganda mme a ruta Dipalo.
- tswa dinaheng tse ding, ho tla ruta ruta dithuto tse it seng. Ha re etse mohala, jawalo Dipalo. Metseng eo bophelo ba teng bo tswetseng pele, ho tla le matihire ho Tikolohong ena bana ba iswa dikolong, ba ruta dithuto tse kang Senyese mane le Mmela

Tikoloho eo mongodi a e kgethilieng e tsamaellana le diketsahalo tse etsahalang ho yona. Paleng ena ya Bosweu ba Lehwa, diketsahalo ke tsa metseng ya ditropong, moo bophelo ba teng bo tswetseng pele. Letsumahole ke sebaka se hlalohileng, moo batho ba teng ba phelang ho latela mekgwa ya sejawajwale, leha ho nise ho ipetsa ditumelo tsa setso. Dintlha tse latelang di tisa sena:

Selekela

POTSO YA 3: BOSWEU BA LEHLWA – Sello Mose

M. P. 1

Ditupeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

- 4.12 D/Hlomi le Dineo ✓ (1)
- 4.11 A/Ba ile ba nyalana ✓ (1)
- Kgetha e le nngwe feela**
- 4.10 - Ke ne ke tla dumela hobane ke mo rata. ✓
- Ke ne ke tla hana hobane a ile a ya kgarebeng e nngwe a ntlhela ke nise ke mo rata. (2)
- 4.9 B/Dineo ✓ (1)
- 4.8 Le emela Lerato. ✓✓ (2)
- 4.7 Ha ho a ka ha eba bonolo. Tshu le Firi ba ile ba mo sitisa ho mo fumana. ✓✓ (2)
- Tse tharo feela.**
- 4.6 Diketsehale tsa pale ke tsa mehlang ena:
Hlomi o itokisa ka mokgwa o kgahlang bakeng sa mofete wa sekolo. ✓
Hlomi o etela Lerato, ba mamele mmimo wa marato o letswang ka direkoto. ✓
Mma Lerato o memela Hlomi dijong tsa motshae. ✓
Ntata Lerato o fa Hlomi le Lerato koloi ho ya mabenkeleng. (3)
- 4.5 O ne a touta ka hore o tla tshwasa jwang kgarebe eo a neng a e rata. ✓✓ (2)
- 4.4 Diau ✓ (1)
- 4.3 Ba lwanela dijo/dijo ✓✓ (2)
- 4.2 Morwesi o ile a mo otla ka sekwahelo sa pitsa phalleng a ba le leqeba leo. ✓ (1)
- 4.1 Morwesi, ✓ o ne a bua le Hlomi ✓ (2)

POTSO YA 4: BOSWEU BA LEHLWA – Sello Moroe

KAPA

ELA HLOKO: Sena ke tataiso feela. Motshwayi a bale karabo ya mohlahlobuwa ka hloko mme a abe matshao ho ya ka ruburiki. [35]

Phetho/Qetelo
Tse la eo mongodi a hlalitseng ditaba ka yona tlikohong ya pale ena, e etsa hore diketsehale di dumellane le tlikoho eo a e bopeteng babadi ba hae. Diketsehale tsohle tse paleng ena di nyallana le tlikoho, eo baphetwang ba phelang ho yona e leng ya metseng ya sejawalejwale moo bophelo bo potlakileng.

- Ho se ho boletse hore tlikoho ke ya mehlang ya kajeno ya tswelopele. Ha Lerato a hlokomela hore o mmeleng, ntatae o bollela Hlomi hore ha e sa le moshanyana, empa e se e le monna mme o lokela ho ba le boikarabelo.

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Handwritten signature and scribbles

- **Mmele** Ho lateja pale, ntlokgolo ya diketsahalo lehlakoreng la sepolosa e Afrikania. Ofisi ya moatemi/rale Makhanda (Zero), mookamedi wa dihliwele e hona mona Afrikania. Dihliwele/bafuputsisi bohle ba kang Chikano le Paliya, ba laolwa ho tswa ofising yona ena.

Paleng ena sebaka seo diketsahalo di etsahalang ho sona, ke metse/ditoropo tse fapaneng tsa dinaha tsa boiqapelo tsa Afrika e Borwa. Dinaha tseo ke tse kang, Namibiya, Botswana, Bosothonia le Swatinia. Tsona di akga makeishene le metse ya mahae ka hare.

Tihkelo/Selekela

POTSO YA 5: SEHLEKEHELEKE SA DEIDRO – VT Masima

KAPA

[35]
(4)

4.17 Mongodi o re ruta hore bophelong motho o a fetoha, bobo bo fetoha botle le hore batho ba a tshwarelana ha ba ile ba utlwisana bohloko.

Tse pedi feela.

E bile nako e telele Dineo a rata Hlomi eo pelo ya hae e neng e le ho Lerato. Getelong Dineo e se e le motumahadi wa Hlomi, ya neng a sa mo tsotelle hakalo. ✓✓

Dineo o ile a mamelela mme getelong a fumana monna wa ditiro tsa hae e leng Hlomi.

Mongodi o re ruta hore mamelele e tswala kalleho. ✓✓

(3)

4.16 Firi o ile a tshwarwa a iswa tshankaneng. ✓

Ha ke ne ke le Lerato pheletso ena ya Firi e ne e tla nkutwisa bohloko hobane o tshwerwe ka baka la hore o ne a nthata. ✓✓

Ke ne ke tla thaba hobane o ne a lletse pherekano bophelong ba ka.

Kgetha e le nngwe feela.

Dikarabo tsa bahlahlobuwa di elwe hloko.

(2)

4.15 Mophetwa wa sehlocho e leng Hlomi, o getelletse a ikgapetse/nyetse Lerato a hlotse Tshu le Firi. ✓✓

(2)

4.14 Kgohlano e ka ntle. ✓✓

(4)

4.13 • Ke motho ya bonolo: ha a ka a nyahatsa Hlomi le ha Firi a ile a sebedisa methokgo. Mohla a kopanang le Hlomi ha habo o ile a ba bonolo a ba a kopa tshwarelo. ✓✓

- O na le lerato la nnete: o ile a mema Hlomi ho tla keteka le bona letsatsi la Keresemese ka sepheo sa ho mo tsebisa ho bomotswalae. ✓✓

ELA HLOKO: Karabo e le nngwe feela mme ho elwe hloko dikarabo tse ding tsa bahlahlobuwa.

Ditupeweng tsa pampiri ena di sebediswe ntle ho tumello

ka mehla ha a fihla ho tswa fuputsa, Ramagiti o ne a mo letsetsa. Aithe ha a tsebe Hoteleng eo Chikano a neng a dulang ho yona, o ne a makatswa ke taba ya hore metsè/ditoropo tsa yona hantle hobane a ne a sebetse sesoeleng naheng ena. ne a tla thuswa ke moborikadi! Ramagidi, Ramagiti o ne a tseba Botswana le Kutlwisiso e ne e le hore mona Botswana, a ke ke a fumana mathata hobane o ne a tla kena jwalo ka baeti bohle ebe o phetha tsa thomo ya hae habonolo.

Chikano a ne a kena Botswana a tswa Namibia, o ne a ke ke a belaeliwa mme o Botswana, e ne e le sa hore dinaha tsena tse pedi di atamela. Hape ha Sepheo se seng se sehlo sa Zero sa hore Chikano a pote Namibia pele a ya tlhaselo eo empa Amanda yena a bolawa.

tlumana thuso ya kapela. Ke hona mona moo Chikano a ileng a phonyoha hore a romelwe badimong ho sona. Sebakeng sena Chikano o ne a tla dieha ho fenetha. Ka hoo o mo tlosa hoteleng, o mo isa sebakeng seo ho tla ba bobebe ne e le ho mo hulela lerabeng la Bana ba Phiri, ba neng ba rerile ho ya mo memela Chikano ha hae, Oshakati motseng o bitswang Iso. Sepheo sa hae e haholo. Jwalo ka Chikano, le yena o bonahala a se a nkehile. Ka lebaka lena o Amanda ke letswaliwa la hona mona Namibia. Dibaka tse tapaneng o di tseba sebedisa Botswana.

bo nolofatsa merero ya Zero mme Chikano o fumana tseo a lokelang ho ya di sehlela se sebetse hoteleng jwalo ka basebetsi bohle. Boteng ba hae moo, leng la Zero (mookamedi wa Chikano) le bitswang Amanda Zamiya. Amanda ke mong ho se motho ya mmelellang. Hona moo hoteleng, ho teng lehlhana le loketse mosebetsi oo wa hae wa bohlela. O iphilela jwalo ka moeti e mong le e le ho pata mehala. Teng o fihlela hoteleng ya Riwenzonja. Sebaka sena se Chikano o rongwa bohlela kwana Botswana. Feela o lokela ho pata Namibia e ho mo kwetela.

nakong ya lokotsi. Feela bana ba Phiri eo taba ba a e tseba, e bile ba e sebedisa ke motha wa tshohanyetso, oo mopresidente a lokelang ho pholosa ka wona mopresidente a robetseng ka ho yona. Tonoro ena ha e tseywe ke bohle hobane tonoro ya sephiri, e tsamayang ka tlasa lefatse, e tswelang ka kamoreng eo mo nyanyelela sethetsetse se robatsang senong sa hae. Hotele ena, e na le Mahlahana a Bana ba Phiri a ikgakantse jwalo ka baqhatsetse ba batlotlehi mme a batlotlehi mme ho sa dumellewe mang le mang feela ho ba mokiteng oo. Bana ba Phiri ho phetha moreo ona. Phirimaneeng eo ho ne ho ketekwa ke kwetela a le hoteleng ya Rondalia. Rondalia ke sebaka se setle ho thuseng Mopresidente Monnateela wa Bosothonia o kwetelwa ke bona Bana ba Phiri. O mahlahana a bona Bana ba Phiri.

patuwe metsing. Ntle ho moo, sebaka sena ke se lebetsweng ka thata ke matikahadi a mats'ho, a etsang hore ho se be bobebe hore e bonwe kaha e sehlekehlekgeng. Le teng e bolokuwe sebakeng se tshabehang se nang le di e fumane. Tikoloho ena eo e patuweng ho yona, ke e kgotjheletsaneng mona sehlekehlekgeng sena. Dihlela tsa muso di e batla bosu le motsheare empa ha Tlhapikepe e bitswang Thakadi e kwetetswe ya ba ya patwa hona Ena ke yona ntlokgolo ya mobishopo Biala moetapele wa bona.

Dikopano tsa bona tseo ba etsang eka ke tsa kereke, di tshwarelwa hona mona. thabela maemo ana a sona mme di sebetse mosebetsi ya bonokwane ho sona. se sa tsotelliweng hakalo ke batho. Dinokwane tse ipitsang Bana ba Phiri, di Sehlekehleke sa Deidro ke sebaka se patehileng hole le motse/toropo. Ke sebaka kateng:

E meng ya mehala e tapaneng ya kamoo tikoloho e dumellanang le diketsahalo

Ditlupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumellilo

- (1) 6.5 La ho bopa letsoho le etsisa katse e batlang ho ngwapa. ✓
- (1) 6.4 O ne a batla ho kopana le moruti Sam Zamiya. ✓
- (2) 6.3 Sebaka seo e ne e le sekiri sa dikgomo, se neng se kgantshtswe ka lebonenyana le neng le ka nna la tima neng kapa neng. ✓
- (2) 6.2 E ile a hlokahala e thumngwa ke mahlahana a Bana ba Phiri, e hlokahalla isoilo/Oshakati. ✓
- (1) 6.1 Amanda Zamiya. ✓

Dikarabo

POTSO YA 6: SEHLEKEHEKE SA DEIDRO – VT Masima

KAPA

[35]

ELA HLOKO: Sena ke tataiso feela. Motshwayi a bale karabo ya mohlahlobuwa ka hloko mme a abe matshwao ho ya ka ruburiki.

- Phehelo**
- Thabatshweu motsemoholo wa Afrikania, ke motse wa tswelopele ya mehlang ya kajeno. Motšeng ona ho na le diotising tsa koranta ya SETJHABA mmo ho le tsa Radio Afrikania. Bana ba Phiri ba sebedisa monyetla ona wa koranta le radio. Ba letsetsa mohlophi wa koranta Mong. Khumalo ho mo tsebisa hore ke bona ba kwetšeng mopresident Monnafeela mmo ho le Thakadi, tlhapikepe ya nyulleleha. Ba mo eletsa ho fetisetse molaetsa ona ho baokamedi ba naha.
 - Ka mora nakwana ba mo romella bopaki ba seo ba se boletšeng. Ba mo romella video e bontshang Thakadi le yena Monnafeela a dutse dijong, a iphetse hantle. Ba beha dipheho tseo ba tla lokolla Monnafeela le Thakadi ka tsona.
 - Kaha tikocho eo mongodi a e bopetšeng babadi, e ama dinaha tse tapaneng tsa Afrika e Borwa, ha ho makatse he ho bona Bana ba Phiri, ba laela hore molaetsa wa dipheho tsa bona o phatlatswe dinaheng tsohle tsa Afrika e Borwa.
 - Qetellong dinaha tsohle tsa Afrika e Borwa di ikobela dipheho tsa Bana ba Phiri. Di ntsha bokgotloko ho ba tshelate mmo ho le sefofane seo dikebekwa tse na, di tla phonyoha ka sona. Sefofane le tshelate di romelwa Afrikania ho laela taelo ya Bana ba Phiri.

- Ka le leng Chikano o a nyenyelopepa o ya motšeng wa Kweneng, ho ya ballana le moruti Sam Zamiya. O fumana hore Kweneng ke motse wa mahang, o thoko le ditropo. Bophelo ba teng ke bo iketlileng ba batho ba kgotso. Teng mono o fuma kereke ya St Paul Mission. Kereke ena ke ya baitlami ba thusang sethaba ka melomo e mengata. O fumana moruti Sam Zamiya (kgatšedi ya Amanda) hona mona. Feel a Chikano o lemoha hore baruti le baitlami ba kereke ena, ke Bana ba Phiri. Ba ipatille ka kereke ho etsa mesebetsi ya bona ya lefifi. Sebaka sena sa Kweneng le sona, se a ba dumella hobane se hole le ditropo ebile le batho ba teng ha ba lemohle letho.

Ditjupwereng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

- 6.6 - Ba sebete ✓
- Ba bohale
- Ba a latella/ ba sala ntho morao ho fihlela ba ikgotsofaditse. ✓
Tse pedi feela. (4)
- 6.7 - Thakadi tihapikape ya nyutleleha ha e so fumanwe. ✓
- Phenetho ya mopresidente wa Botswana, Gaofetoge. ✓
- Ho nyamela ha Thakadi le polao ya Gaofetoge, ho bonahala e le ketso tse tsamaellanang. ✓
- Chikano o tlamelana ho fuputsa hore Bana ba Phiri ke bomang le hore ba dula kae.
Tse tharo feela. (3)
- 6.8 E, re tia ba re nepa hobane jwalo ka motho e mong le e mong, re bontshwa mahlakore a mabedi a hae. Lehlakore la matla le la bofokodi. Lehlakore la matla le bontshwa ke kamoo a leng sebete kateng mme a bile a itelleitse mosebetsi wa hae. Hara boitelo boo, o ntse a na le bofokodi ba ho shebana le dikgarebe ka nako ya mosebetsi. ✓ (2)
- 6.9 Tsa mehlang ya kajeno ya tswelopele/ya thekenoloji. ✓
- Pusanong ya bona ba buisane ka tihapikape ya nyutleleha e nyametseng.
- Ho thwe le disatataeete di hioleha ho fumana hore tihapikape eo e hokae.
- Ramagiti o tsebisa Chikano hore ho thwe le tshbediso ya helikopotara, ha e a thusa ka letho patlong ya tihapikape eo.
- Ramagiti o ile a sebedisa mohala ho buisana le Zero ka tsa tshbetso ya Chikano moo Botswana. ✓
E le nngwe feela. (3)
- 6.10 Ke kgohlano ya ka ntle. ✓ (2)
- 6.11 Ke nnete ✓ hobane Ramagiti o ile a re ke yena, ya ileng a mo susumellelisa ho kena mokgatleng wa dinokokwane wa Bana ba Phiri. ✓ (2)
- 6.11.2 Ke mafosi ✓ hobane nakong eo Chikano a neng a re o ipuella ho yena, Amanda o ile a mo tsebisa hore le yena ke Lengau. ✓ (2)
- 6.12 C/Ramagiti ✓ (1)
- 6.13 O ne a batla ho bona hore e be Chikano o tseba ho le hokae ka Bana ba Phiri. ✓ (2)
- 6.14 Ke mohopolo wa hae feela hobane hona mona paleng, ho na le batho ba kang Zero, monghadi Khumalo jji ba neng ba phela bophelo ba botho e seng ba bophofofo. ✓ (2)
- 6.15 Ho ile ha eketsa bothata hodima bo neng bo se bo ntse bo le teng. Zero o ne a tlamelana ho eketsa mahlahana a hae mosebetsi. Hape ho ne ho ba hloka ho nahana ka thata ho fumana tharollo. ✓ (2)

Handwritten signature and initials in the top left corner.

Ditupeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

- Mmatlisetso o gabana le Raboditse ka hore o kgelositse monna wa hae.
- Sefi se a pitla mme Motaug o ngala lelapa, o se a itulela ha Mmatshela.
- Raboditse o boela a mo nehella ka mosadi wa jwaleng, Mmatshela.
- phethisa thuto ya tihhore ya hae Raboditse.
- O boela a mo ruta hore mosadi o phediswa ka thupa. Motaug ha a se a hleutse o Raboditse o gabanya Motaug le lelapa la hae ka ho mo ruta jwala.
- lapa la Motaug wa ho isa tisetso yunivesting.
- Lehla ho le jwalo Raboditse le Mmankepe ba tihha sefi, se tla nyopisa morero wa a tisetse masawana a marato ho feta sekolo.
- o gabana le mmae ka baka la boitshwari ba Nkepe. Raboditse o re moradia o ne Kgohlano ha e felle moo feela. Le habo Nkepe e a tsoha hobane ntatae Raboditse, phoga ha ba fihla diyunivesting. Taba ena e mo gabanya hamphe le Mmatlisetso.
- Tisetso yena o pastise, o eletsa Mmatlisetso ka ho re a se lebele hore bana ba a Qabang ena e fetela batswading. Mmankepe ha a utlwa hore Nkepe o fetitse mme sekolo.
- shebane le marato, a matha le bakganni ba bang ba ditheki ho feta mosebetsi wa Tisetso le yena o ikarabela ka ho re Nkepe o ne a ke ke a pasa hobane o ne a hobane o utlwana le batswayi.
- Qabang ena e totswa ke ha Nkepe a re, Tisetso o ne a ntsa a lokela ho pasa Tisetso koranta eo mme Tisetso o lokela ho ithekele ya hae.
- Nkepe ha a lemoha hore lebitso la hae ha le hlahle koranteng ya dipheho, o amoha Tse ding tsa diketsahalo tse pakang kgohlano ena ya ka ntle paleng ena ke tsena:

- Katiho eo Tisetso a e fihliletseng, ha e a fihlellwa ke bohle. Ka lehlakoreng le leng, re kopana le Nkepe ya hlolehlang ho atleha sehlopheng sona seo sa leshome. Pele ya hae e bohloko o getwa ke mona le lefufa. Ha se Nkepe feela ya jwang ke mona ona. Batswadi ba hae le bona ba teng roleng lena la dikatse. Batswadi ba Nkepe ba loha leano la ho senya morero ona wa lapa la Motaug wa ho isa Tisetso yunivesting.

Mmele

- Lelepa la habo le rerile ho mo isa yunivesting.
- katiho ya Tisetso sehlopheng sa leshome.
- Sesosa sa kgohlano ena ho bonahala e le lefufa kapa mona. Mona o tsalwang ke Mmatlisetso le Raboditse, Raboditse le Motaug le Mmatshela.
- Totobatsa kgohlano e pakeng tsa Tisetso le Nkepe, Mmatlisetso le Mmankepe, Tshwantshisong ena re fumana kgohlano ya ka ntle. Diketsahalo tsa yona di

Selekela

POTSO YA 7: SEFI - DJ NKUTHA

KAROLO YA B: TSHWANTSHISO/TERAMA

MATSHWA O HLE A KAROLO YA A: 35

6.16 Ke geto ya ho siya Sister Ruth (Dirisang kgatse di ya hae) ha a ne a baleha. ✓ Ke ne ke tla utlwa bohloko haholo/ke tla phogahala hobane ke ne nka thabela ho phonyoha teronko kapa lefu ke na le kgatse di ya ka. ✓ (3)

[35]

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

Ditpeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

8.8 C Motauo o lelekwa mosebetsing mme Mmatshole le yena o mo leleka ha hae. ✓

(3)

- Tse tharo feela.**
- Raboditse o ruta Motauo hore ho ruta ngwana ngwanana ke ho senya.
 - A fella tshankaneng ka qoso ya hore o lekile ho beta Mmankepe.
 - Qetleng Motauo a lelekwa mosebetsing mme le Mmatshole le yena a mo leleka.
 - Motauo a lebaka ka lapa la hae a dua ha Mmatshole eo.
 - Raboditse a phethela ka ho mo dihela sefing sa ho ratana le Mmatshole. ✓
 - A boela a mo ruta hore mosadi o a shapua. ✓
 - Raboditse o ile a ruta Motauo ho nwa jwala. ✓

(2)

- E le nngwe feela.**
- Mmankepe ke lehele le sa dueng ha lona, Mmatlissetso yena ha se motho wa ditaba ebile o itulela ha hae. ✓
 - Mmatlissetso ha se motho ya emelang masawana athe Mmankepe yena o tletse bosawana.
 - Mmankepe ke motho ya lefufa, ya mona, ya meharo. Mmatlissetso yena o tletse lerato.

(2)

8.5 E ile ya fela ya phethahala, hobane Khathatso o ile a tshelwa sethare jwaleng hore Mmatshole a ikgapela yena. ✓

(1)

8.4 Lefufa/mona ha Tlissetso a atlehile mme a iswa yunivesithing. ✓

(2)

8.3 Tlissetso o bona moo torong, ntaae Khathatso Motauo a tshelwa tshfu dijong mme ha seo se ka fela sa phethahala, morero wa hae wa ho ntshetsa ditluto tsa hae pele o ka nyopa/ Ha ntaae a ka bolawa jwalo ka moo torong, a ke ke a hloa a ya yunivesithing. ✓

E le nngwe. ✓

(1)

8.2 Raboditse ✓

(1)


8.1 Tselakgopo ✓

POTSO YA 8: SEFI - DJ NKUTHA

ELA HLOKO: Sena ke tataiso feela. Motshwayi a bale karabo ya mohlahlobuwa ka hloko mme a abe matshwao ho ya ka ruburiki.

[35]

- Motauo ha a sa tlhokomela hoba ho utwahala hore le metsi o se a tshabana le ho fihla bokgulong.
- Sefi sa Raboditse se pitlile. Motauo o ka hara qhatutso mme kgohlaho e lokela ho
- Boemo bona ba ditaba ha bo thabise Mmatshole feela ha ho seo a tla se etsa hobane yena o thabetse teke feela.
- Motauo o a lelekwa mosebetsing mme Mmatshole le yena o mo kenya tseleng.
- Ho sa le jwalo mapolesa a a fihla o a tshwarwa. O tshwarelwa ho leka ho beta Mmankepe.



Ditlaperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

MATSHWA OHL E A KAROLO YA B:

35

[35]

(2)

E le nngwe feela

Ke mo genehele hobane Raboditse o a mo hleketseta e bile o hatikela ditokelo tsa hae/ hobane o mo tlontholla pela ngwana hae, Nkepe.

KAPA

Ke mo tenehela hobane o tena a shapuwa, ka lebaka la ho dula a tihakiswa ke leleme a sa hlokomela lapa la hae. ✓✓

8.17

(2)

- E re lemosa hore ka nako e nngwe ho tshepa motswalle ho ka dihele motho tebetebeng ya mathata. ✓✓

8.16

(3)

- E re lemosa hore ditloto ke lefa la ba bohale. ✓✓

8.15

(2)

Ke ya masetladibete. ✓ E fella sebadadi sa sehoocho se wetswe ke koduwa, se qhatutsa ka hara mathata. ✓✓

8.14

(1)

E, hobane diketso tsohle tsa dibadadi di etsahalla metseng ya mahaeng, le teng e seng a kgale hobane ho ana ho se ho na le dithekesi tseo ho etwang ka tsona ebile hape ho buuwa ka diteme. ✓✓

E le nngwe feela.

- Dipuo tsa Mmatshole di a bontsha hore ke motho ya sa reng letho ka e mong. O tshibebele boyena feela jji.

- Mmatshole o bontsha lonya le sehloho sa hae ka ho tahisa Motaug hore a robale le yena, a nto qhala lapa la hae.

- O boela a mo ruta ho shapa mosadi – o kgopo/ o lerufa, kgopo. ✓

- Diketso tsa Raboditse tsa ho ruta Motaug jwala di bontsha hantle hore o bana ha ba isitswe dikolong tse phahameng ba a senyeha.

- Dipuo tsa Mmankepe ha Tlisetso a pasitse wa hae ngwana a feitse, di mo pakile e le motho ya mona hobane o ile a re Mmatlisetso a tsebe hore

(1)

D/ Dipuo le diketso tsa dibadadi, di senola semelo sa tsona. ✓

8.13

(3)

a tlamhang ho a hloa kapa a mo hlole. ✓✓

8.12

(2)

Khathatso Motaug ✓ hobane diketsahalo tsa terama di tshelilehile ka yena mmoho le lelapa la hae/ke yena molwantshuwa ya tjamelaneng le mathata ao thuso. ✓✓

8.11

(2)

Ke ya hore Motaug a lelekwwe ke Mmatshole ha a le mathateng a ho fellwa ke mosebetsi. O ile a ikwahlaya, a ikutlwela bohloko empa ho se ho se na ratane empa a hloleha ho araba, ha ntatae a mmontsha bopaki ba senepa. ✓

E le nngwe feela.

- Ha ntatae a re o feiditsitse ke marato a bosawana, o ile a re yena ha a se jwalo. ✓

- O ile a re Tlisetso o pasitse hobane a ne a utlwana le batswayi empa ho se jwalo. ✓

8.10

(3)

Boipuiso/Puonos. ✓ Mongodi o hlahisetsa babadi ditloto tse mehopolong ya Tlisetso. ✓✓

[35]

Diripeweng tsa pampin ena di se sebediswe ntle ho tumello

ELA HLOKO: Sena ke tataiso feela. Motshwayi a bale karabo ya mohlahlobuwa ka hloko mme a abe matswao ho ya ka ruburiki

Phetheo

- Legophe ya neng a gabana le mafokotsane (bana babo) le nonyana tse ding, ka baka la ho buella mahodi a pusong, o ile a sokollwa ke bana babo le dinonyana tse ding mme a bona dintso jwalo tsona. A gale ho dumellana le tsona. Yaba Legophe o tlohele ho buella mahodi, o ithuta ho inahanela hore a se nahanelwe ke mahodi.

- Ha mahodi le dinonyana tse ding di se di iphetse morena wa tsona, eo e leng lehodi, ho ile ha galeha kgohlano e ntha. Lefokotsane o ne a qosa mmusi wa bona ka hore o na le diposo tse ngata haholo. O ne a lla ka hore mmusi o kentse bana ba masea makgotleng. Hape a lla ka hore ha mmusi a kgelha matona a hae, o behelletse bana ba bolafokotsane ka thoko. Niheng ena Legophe o ne a hanana le Lefokotsane a buella mmusi. Taba ena e ne e hille e dukile kgotsa pakeng tsa bona. Le hona pusong ena ya mahodi kgotsa ha e a ka ya hia ya lala. Kgohlano e ne e ntse e tswela pele. Dinonyana tse ding di ne di tletleba jwalo ka Lefokotsane. Di re tsona ha di shejwe ke ba pusong. Di bile di lla ka hore mahodi a se a ikgantsha, a ikuketse hodimo, ebile ha a sa di sheba. Feela dinonyana tsona tse ding di ne di sitiswa ke Legophe ya neng a buella mahodi a pusong.
- Tihoriso ena ya dinonyana ke dinong, ya ruta dinonyana ho itwanela ho dinong. Ka tsele ena kgohlano ena ya tota. Mahodi le dinonyana tse ding tsa ipopa ngatanangwe ho ithehela mmuso le ho iphelela morena wa tsona. Tsa itseka tsa emella thoko ho phetha morena wa tsona.
- Ho ya pele. le tsona tse pusong ya matlaka. Jwale dinonyana tsa hloriswa tsa phela habohlako fetela tsona. Tsa rera ho theoha dithabeng ho ya rinya dinonyana tseo di tla kopana dintsu le makgwaba. Nong tseba tsa bona hore matlaka a se a ikabile haholo ho Puso ena ya matlaka ha e a ka ya thabisa dinong tse ding tse kang, manong, mme mmuso jwale ya eba wa matlaka. Morena wa matlaka a rena.
- A boela a ikemisetse ho nka hape ka dikgoka naha ya mafokotsane, matswamanafike le maeba. Ntweng eo dinonyana tsona di ile tsa hloiswa ke matlaka dikgoka. O fetse a futuha a fihla a rinya a siha mehau feela a nka naha eo.
- O ne a re morena wa manong o se a mo sille hore ka taba tsa puso. Ho fihlela Kgohlano e hahella ha morena wa matlaka a batla ho atisa mmuso wa hae.
- Dinonyana tsohle tsa lefatsheng di ne di arotswa ka mofuta ya tsona mme di bile di na le dinaha/dibaka tseo di phelang ho tsona. Naha e ne e sa kopanelwa ke dinonyana tsohle. Naha ena e ntle, ke sona sesosa sa kgohlano palekgutshweng ena.
- Mora re fumana mehala e mengatanyana e qaqisang sesosa le kgolo ya kgohlano ena ya kantle.

Mmele

Mora re fumana mehala e mengatanyana e qaqisang sesosa le kgolo ya kgohlano ena ya kantle. Seseba sa kgohlano ena ke meharo ya ho iphumanela naha e ngata.

Selelekele

POTSO YA 9: MODIA – MK Motihii le ba bang: Moiketisi ha a llelwe

KAROLO YA C: PALEKGUTSHWE

Sesotho Puo ya Tatsetso ya Pele (FAL/P2

Ditjupwereng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

- 10.14 Kgohlano ya ka hare. ✓✓ (2)
- 10.13 - E mo senola e le motho ya sa tshaphaleng kaha o fana ka karabo tseo e seng tsona. ✓✓
- E le motho ya hloakang boikarabelo. **Ela hloko: E le nngwe feela.** (2)
- 10.12 10.12.3 Makgoba ✓ (1)
10.12.2 Ralehlatsa ✓ (1)
10.12.1 Modulasetulo ✓ (1)
- 10.11 O ne a lwana le maemo a mabe a ditaba tse bohloko mosebetsing wa hae mme a batla ho a hlola. ✓✓ (2)
- 10.10 Sehloho sena se bonahala se sa tsamaelane le dikahare, hobane ha ho na moo ho pheisanwang ka hore molato ke wa mang. ✓✓ (2)
- 10.9 Pele Ralehlatsa e ne e le modulasetulo, a hlontjha empa morao raona e ne e se e le sekatana se dulang mokukhukung se sa hlompheung ke motho. ✓✓ (2)
- 10.8 **E le nngwe feela.**
• Ho na le mekhukhu moo Ralehlatsa a neng a se a dula teng. ✓✓
sejwalejwale.
• Mookamedi o ne a sebetse dikantorong tse ahuweng ka tsela ya
• Ho na le ditlhaveane moo boRalehlatsa ba neng ba illosa podutu teng.
Tikoloho ke ya metse ya ditloropong hobane re bona tse latelang: (2)
- 10.7 • Ba tlo sireletsa mookamedi ✓
• Ba tlo sireletsa moaho oo baipelaetsi ba neng ba se ba o kuruletse ka majwe. ✓
• Ba tlo sireletsa batho ba neng ba sa kena boipelaetsong boo. ✓ (3)
- 10.6 Ba ne ba tletleba ka tshwaro e mpe. ✓ (1)
- 10.5 Ke Tatolo. Ka nako tsohle Tatolo o ne a nka ditaba a di isa ho mookamedi. ✓✓ (2)
- 10.4 O ne a ipatile, a nahana hore ba bakang morusu ba ka tshwana ba mo ntsha kotsi. ✓ (1)
- 10.3 O ne a ipatile ka ho e nngwe ya dikantoro. ✓ (1)
- 10.2 Ho tla bona sesosa sa morusu o neng o le moo. ✓ (1)
- 10.1 Dikantorong tsa motse moo ho nang le morusu. ✓ (1)

POTSO YA 10: MODIA – MK Mofihli le ba bang

Ditupeneng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

12.1 Ho hlahile lefu ✓✓

HO THUSANG HO LLA – PM Ramathe

POTSO 12

- 11.9 karaburetso ya pono ✓✓ (2) [17½]
- 11.8 anastrofi ✓ (2)
- 11.7 Keletsi/thuto ✓½ (1½)
- 11.6 Lentšwe 'tsetsela' le sebedisitswe ho fana ka moeliso wa ho lebella/abalabela ho bona hore letsatsi le hlahlamanang, le tla ka dife kapa tsa lona di tla ba jwang. ✓✓ (2)
- 11.5 Ho potlakisa morethetho/ hore mola o balehe ka potlakoho/ngotla tloheliso / kgonyetso ✓ molathothokiso. ✓✓ (3)
- 11.4 Fatsheng lena la meutiwa/molathothokiso wa 12 ✓ (1)
- 11.3 Sethothokisi se bapisa bophelo ba kgale le ba mehlang ena. Ho se tshwane ha bophelo ba mehlang ena le ba kgale. ✓✓ (2)
- 11.2 Phetapheto ya mantšwe (epanalepsepe) / tshekalletseng/hlahlela/lehokela/Neeletsano ✓✓ (2)
- 11.1 bokgopo, ✓ bora, ✓ lonya, ditshoso. Tse pedi feela (2)

FATSHENG LENA – PM Ramathe


POTSO 11

KAROLO YA D: DITHOTHOKISO

MATSHWA OHLA A KAROLO YA C: 35

[35]

- 10.18 • Bophelo bo tshwana le lebiti, bo fetofetoha ka ho panya ha leihlo. ✓✓
• Bophelo ba Ralehatsa bo ile ba fetoha ka ho panya ha leihlo, Ha Ralehatsa a sa sebetsa o ne a tella a le makoko. A na le metswalle e mengata, eo itseng ha a se a le mathateng ya mo siya a le mong. ✓✓ (4)
- 10.17 Ha ke mo utlwele bohloko hobane moliketisi ha a llelwe. ✓✓ (2)
- 10.16 E ke nnete hobane ha monga thavene a ba kgalema, ba a mo mamela empa mookamedi ba a mo tella. ✓✓ (2)
- 10.15 Ho fihla ha bona ha ho a thusa hobane dintho di ile tsa mpefala le ho feta. ✓✓ (2)

M. F. 1


- 13.6 12 > karaburetso ya tatso/ho latswa ✓
 13.5.2 Nnete, O ile a tlona lapeng a ya dula moo a reng ba teng bophelo bo monate/hotleng. ✓
- 13.5 13.5.1 Matosi, e ne e le kgorula/ ngwana ho fela lapeng labo. ✓
- 13.4 Ka sepho sa ho matlatsa moelelo wa lerato la batswadi ngwaneng. ✓
- 13.3 Melathothokisong ya 1 ✓ le 14 ✓
- 13.2 Phetapheto ya mantswa e tshetshetseng/hlaahlala/ehokela/eeletsano ✓
 Meleng ya 1-2, 3-4, 5-6 ✓ 1/2
- 13.1 O jwalo ka ngwana ya ratwang haholo ke ba habo. ✓

Diripwereng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

NGWANA LEHLASWA – KE NTSANE

POTSO YA 13

KAPA

[17 1/2]

- 12.10 Sethothokisi se nepile hobane le ha re ka lla, motho eo a ke ke a kgutla. Sethothokisi ha se a nepa hobane ha motho a hloka hala batho ba utlwa bohloko kaha ba lahlehetswe, kahoo ba a lla. ✓
- 12.9 Mantswa ana 'lle' le 'sille' a hatella hore ya hloka hetseng ha a sa tla kgutla moo a ileng teng. ✓
- 12.8 Ho bontsha hore motho eo o ne a sa ntsane a hloka haholo mme le hona, ho se motho ya neng a nahana hore a ka timela. ✓
- 12.7 - Sejura/kgefutsohare, ✓ e hatella mantswa ana: 'lle' le 're sille/tekatokano ya moelelo ✓
 - Pabolobopotso, ho fokotsa bohale ba mantswa a itseng./
 - Asonense/ ho natefisa le ho fana ka morethetho
Eia hloko: E le nngwe feela.
- 12.6 (Ha mohlahlobuwa a re temanathothokiso ya 6 ha e yo, a abelwe letshwao) kgorula ✓
- 12.5 B/phetapheto ya sebopoho ✓
- 12.4 Letshwao le hlahlang thothokisong ena ke dillo, lefu kapa bohloko bo tšwang ke lefu. ✓ 1/2
E le nngwe feela.
- 12.3 O ne a le mosa/ lerato/ bohale/ a na le boikarabelo. ✓
Tse pedi feela
- 12.2 E sebedisitswe molathothokisong wa 6. ✓

Ditjupwereng tsa pampiri ena di se sebeditswe ntle ho tumello

M.P.P.

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA D:
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 70

[17%]

- 14.9 (2) Ha nako ya boqheku e fihlile, re amohele. ✓✓
- 14.8 (2) Ho hatella/toboketsa seo sethothokisi se se boelang/ho ngotla mantswa moleng/ho katla morethetho/e qatsohisa mohopolo. ✓✓
- 14.7 (2) Le hakisana maikutlo a sethothokisi a hore se a deka/kopa/kgatello kopong e etswang. ✓✓
- 14.6 (3) Anastrofi, ✓ sethothokisi se hatella/toboketsa moelolo wa se boelang. ✓✓
Tlohele, ho ngotla molathothokiso.
- 14.5 (1½) E hlalosa ✓½
- 14.4 (2) Molathothokisong wa 4, ho tlohetse 'boqheku' ✓✓
- 14.3 (2) Asonense, ✓ ho boleditswe modumo wa 'e'. ✓
- 14.2 (1) Motlofatsa ✓
- 14.1 (2) O tsamaya dingaka tse ngata/ se a kula kgatetsa ✓✓

BO SE BO FHLILE – TJ Mahapa

POTSO YA 14

KAPA

[17%]

- 13.8 (2) Ha o le motswadi o rate ngwana empa o se ke wa mo senyal/ bana ba ithute ho iketsetsa ba se shebe maruo a batswadi ba bona feela. ✓✓
(Dikarabo tsa bahlahlobuwa di elwe hloko).
- 13.7 (2) Ho matlafatsa/hatella seo ho buuwang ka sona. ✓✓